

	NENAMJENSKI OROČENI DEPOZIT - AKCIJA																								
1. Vrsta usluge	Oročeni štedni račun je novčani depozit koji klijent polaže kod banke kao štedni ulog i oročava ga na određeni period. Banka sa klijentom zaključuje Ugovor o oročavanju sredstava na određeno vrijeme, a u zavisnosti od dužine roka oročenja, valute i visine depozita, ugovara se i pripadajuća kamatna stopa.																								
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva, 71000 Sarajevo																								
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Raspolaganje oročenim sredstvima moguće je nakon isteka ugovorenog perioda oročenja. Kamata se obračunava na godišnjem nivou za pripadajući broj dana, a isplaćuju se po zahtjevu Deponenta utvrđenom dinamikom (mjesečno, kvartalno ili po dospijeću). Ukoliko klijent odabere isplatu kamate po dospijeću depozita, ista se može isplatiti na štedni ili se može pripisati glavnici depozita.																								
4. Trajanje ugovora	Ugovor se automatski produžava na isti ugovoreni period pod uslovima koji važe u momentu automatske prolongacije i u skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima na dan prolongacije. U slučaju promjene uslova u odnosu na prvočitno ugovoreni period oročenja (promjena kamatne stope i sl.) kod automatskog produženja Ugovora, Banka je dužna najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka oročenja, obavijestiti korisnika o roku na koji se produžuje Ugovor i novoj kamatnoj stopi, a Deponent ima pravo raskinuti Ugovor najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana prijema te obavijesti i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za isteklo oročeno razdoblje. Ukoliko Banka nije zainteresovana za produženje Ugovora, obavezuje se najkasnije 15 (petnaest)dana prije isteka perioda oročenja dostaviti Deponentu pisano obavijest o tome.																								
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Sve kamatne stope u tabeli ispod su fiksne kamatne stope izražene u % p.a. za ugovoreni period. Valuta oročenja KM i EUR bez preusmjerjenih redovnih primanja: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok oročenja</th> <th>Kamatna stopa</th> <th>Vrsta kamatne stope</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 mjeseci</td> <td>2,35%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> <tr> <td>25 mjeseci</td> <td>2,45%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> <tr> <td>37 mjeseci</td> <td>2,55%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> </tbody> </table> Valuta oročenja KM i EUR sa preusmjerjenim redovnim primanjima: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok oročenja</th> <th>Kamatna stopa</th> <th>Vrsta kamatne stope</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 mjeseci</td> <td>2,55%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> <tr> <td>25 mjeseci</td> <td>2,65%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> <tr> <td>37 mjeseci</td> <td>2,75%</td> <td>fiksna kamatna stopa</td> </tr> </tbody> </table> Oročeni depozit u KM valutu se ugovara sa valutnom klauzulom. Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR Banka će depozit iskazati u EUR prema srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan zaključenja ovog Ugovora, i po isteku ugovorenog roka oročenja ili u slučaju prijevremenog razoročenja isti isplatiti u KM protuvrijednosti, prema važećem kupovnom kursu Banke za EUR na dan isplate.	Rok oročenja	Kamatna stopa	Vrsta kamatne stope	13 mjeseci	2,35%	fiksna kamatna stopa	25 mjeseci	2,45%	fiksna kamatna stopa	37 mjeseci	2,55%	fiksna kamatna stopa	Rok oročenja	Kamatna stopa	Vrsta kamatne stope	13 mjeseci	2,55%	fiksna kamatna stopa	25 mjeseci	2,65%	fiksna kamatna stopa	37 mjeseci	2,75%	fiksna kamatna stopa
Rok oročenja	Kamatna stopa	Vrsta kamatne stope																							
13 mjeseci	2,35%	fiksna kamatna stopa																							
25 mjeseci	2,45%	fiksna kamatna stopa																							
37 mjeseci	2,55%	fiksna kamatna stopa																							
Rok oročenja	Kamatna stopa	Vrsta kamatne stope																							
13 mjeseci	2,55%	fiksna kamatna stopa																							
25 mjeseci	2,65%	fiksna kamatna stopa																							
37 mjeseci	2,75%	fiksna kamatna stopa																							
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.																								
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.																								
8. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.																								
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Nema obaveze korištenja notarskih usluga.																								

10. Obaveza zaključenja ugovora o sporednim uslugama:	Zaključenjem Ugovora o oročenoj štednji potrebno je da korisnik ima zaključen i Ugovor o a'vista štednji. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a valuta ugovora o a'vista štednji je identična valuti ugovora o oročenoj štednji.
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjena obaveza	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
12. Po potrebi, instrumenti obezbeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbeđenja od Deponenta.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ugovorom o oročenim nenamjenskim depozitima se definiše način obračuna kamate i postupanje u slučaju zahtjeva Klijenta za prijevremeni raskid Ugovora.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se depozit ugovara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Klijentu.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Raspolaganje uloženim sredstvima	<p>Raspolaganje sredstvima po isteku ugovorenog roka oročenja</p> <p>Prijevremeni raskid Ugovora nije moguć, osim u izuzetnim slučajevima, uz podnošenje pisanog zahtjeva za raskid Ugovora od strane Deponenta najkasnije 31 dan prije traženog datuma razročenja.</p> <p>Pisani zahtjev Deponenta za raskid Ugovora mora sadržavati razloge prijevremenog raskida Ugovora, a Deponent je, uz zahtjev za raskid Ugovora, dužan priložiti i adekvatnu dokumentaciju koja se odnosi na razlog prijevremenog raskida Ugovora, kao i pisanoj instrukciji o načinu disponiranja sredstvima.</p> <p>Pod izuzetnim slučajevima se smatraju nepredviđene okolnosti uslijed kojih Deponent ima potrebu za prijevremenim raskidom Ugovora.</p> <p>Nepredviđene okolnosti mogu biti sljedeće: smrt užeg člana porodice, iznenadna bolest deponenta ili užeg člana porodice, vanredno školovanje, nezgode koje su uzrokovale tjelesne povrede, posljedice razbojništva koje se ogledaju u otuđenju imovine, prekid radnog odnosa, kupovina nekretnine, trajno iseljenje iz zemlje, nepogode izazvane prirodnim silom (zemljotres, požar, poplava i sl.).</p> <p>Banka ne naplaćuje naknadu za prijevremeni raskid oročenog depozita.</p> <p>U slučaju da se Banci, u toku perioda važenja Ugovora, u sudskom ili upravnom postupku ili drugom postupku prinudne naplate naloži izvršenje sa računa oročenog depozita, Ugovor se raskida po sili zakona.</p> <p>U slučaju prijevremenog raskida Ugovora iz naprijed navedenih razloga, prije isteka perioda oročenja a kada je proteklo manje od 1/2 perioda oročenja, primjenjuje kamatna stopa za datu valutu oročenja na depozite po viđenju i to na dan raskida, zaključno sa danom koji prethodi danu isplate tj. raskida ugovora, a obračunata kamata po ugovoru o depozitu se stornira u potpunosti. Ukoliko je ranije obračunata kamata isplaćena, za razliku prethodnog i novog obračuna umanjuje se glavnica depozita.</p> <p>Kada je protekla 1/2 ili više od 1/2 perioda oročenja, primjenjuje se kamatna stopa za postignuti rok oročenja, odnosno najbližeg proteklog roka oročenja, važeći na dan raskida za proizvod nenamjenski oročeni depozit zaključno sa danom koji prethodi danu isplate tj. raskidu Ugovora.</p> <p>Ukoliko je ranije obračunata kamata isplaćena, za razliku prethodnog i novog obračuna umanjuje se glavnica depozita.</p>
18. Naknade	U skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.